

- (6) Naknada iz stava (4) ovog člana se isplaćuje u roku od 30 dana od dana podnošenja informacije o radu iz stava (5) ovog člana na osnovu koje Ministar donosi rješenje o isplati i visini isplate naknade za rad Komisije.
- (7) Visina naknade iz stava (4) ovog člana se utvrđuje na osnovu trenutno važećeg rješenja, uredbe, odluke ili zaključka Vlade kojim se uređuje visina naknade za rad u komisijama i tijelima koje imenuje Vlada ili rukovodilac organa uprave.
- (8) Tumačenja komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora imaju pravnu snagu i učinak kolektivnog ugovora.
- (9) Tumačenje Komisije za tumačenje ovog Kolektivnog ugovora se ovjeravaju potpisima članova Komisije ta tumačenje ovog Kolektivnog ugovora.
- (10) Komisija donosi poslovnik o radu.

#### Usklađivanje pravilnika o radu

##### Član 179.

Školski odbor, uz konsultacije sa Sindikatom ustanove, dužan je uskladiti Pravilnik o radu sa odredbama ovog Kolektivnog ugovora.

##### Član 180.

Srednje škole dužne su uskladiti svoje opće akte sa ovim kolektivnim ugovorom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora.

##### Član 181.

U periodu primjene ovog ugovora, ukoliko dode do promjene načina obračuna plaća kod radnika u organima uprave, ugovorne strane saglasne su da će se u roku osam dana prići dogovaranju o primjeni novog načina obračuna plaća u ustanovama srednjeg obrazovanja.

##### Član 182.

Ukoliko postoje realne mogućnosti, poslodavac može utvrditi i druga i veća prava po svom obimu i sadržaju, nego što je to utvrđeno ovim kolektivnim ugovorom.

#### XVIII - NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG UGOVORA

##### Član 183.

- (1) Nadzor nad primjenom ovog kolektivnog ugovora obavlja kantonalni inspektor rada.
- (2) Radnik, sindikat, vijeće zaposlenika i poslodavac mogu zahtijevati od inspektora rada provođenje inspekcijiskog nadzora.

##### Član 184.

Zaključen Kolektivni ugovor dostavlja se kantonalnom ministarstvu nadležnom za rad, u skladu sa Zakonom o radu.

##### Član 185.

Ovaj Kolektivni ugovor je potpisan u pet istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva, a jedan primjerak dostavlja se nadležnom kantonalnom ministarstvu za rad.

##### Član 186.

Ovaj Kolektivni ugovor stupa na snagu dana 01.01.2018. godine, a bit će objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

#### XIX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

##### Član 187.

- (1) Ovaj kolektivni ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.
- (2) Ovaj kolektivni ugovor važi na području Kantona Sarajevo.

##### Član 188.

- (1) Ovaj Kolektivni ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, i traje do 30.09.2020. godine.

- (2) Postupak zaključivanja novog ugovora početak će najkasnije tri mjeseca prije isteka roka na koji je ugovor zaključen.

Broj 05-2-30-1/18  
16. marta 2018. godine  
Sarajevo

Broj 02-34-14222/18  
16. marta 2018. godine  
Sarajevo

Za  
Sindikat srednjeg i visokog  
obrazovanja, odgoja, nauke i  
kulture BiH  
Kantonalni odbor Kantona  
Sarajevo  
Predsjednik  
Faruk Bešlić, s. r.

Za  
Vladu  
Kantona Sarajevo  
Premijer  
Elmedin Konaković, s. r.

#### Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 51/17), po zahtjevu KJU "Disciplinski centar za maloljetnike", Ministar finansija donosi slijedeću

#### ODLUKU

#### O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA BUDŽETSKOG KORISNIKA KJU "DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE"

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu 920,00 KM u razdjelu 23060001 KJU "Disciplinski centar za maloljetnik" i to:

Red. broj	Glava	Podglava	Šifra bud.	Ime projekta	Opis	Domen
23	06	0001			KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE	
					Na obaveznostnog fonda (budžetska sredstva)	
18	06	0001	643700		Isplate za plaćanje referencijer	920,00
					Na obaveznostnog fonda (budžetska sredstva)	
23	06	0001	643700		HTF Isplate za usluge prevazim i gorivo	680,00
23	06	0001	643700		HTF Ključanje i održavanje imovine i opreme	240,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-11290/18  
28. februara 2018. godine  
Sarajevo

Ministar  
Prof. dr. Jasmin Halebić, s. r.

#### Ministarstvo privrede

Na osnovu člana 63. stav (3) Zakona o turizmu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/16, 31/17 i 34/17 - Ispravka), ministar privrede Kantona Sarajevo donosi

#### PRAVILNIK

#### O DOPUNI PRAVILNIKA O DJELATNOSTIMA OBAVEZNIH ČLANOVA TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO

##### Član 1.

(Dopuna člana 3.)

U Pravilniku o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 44/16 i 2/18) u članu 3. iza djelatnosti "63 Informacijske uslužne djelatnosti;" dodaju se djelatnosti:

"64.19 Ostalo novčarsko posredovanje;  
64.20 Djelatnosti finansijskih holding-društava;  
64.30 Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti;  
64.9 Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova;"

Član 2.  
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 07-01-02-12042/18

15. marta 2018. godine

Sarajevo

Ministar

Dr. Muharem Šabić, s. r.

### Ministarstvo kulture i sporta

Na osnovu člana 54. stav (2) Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćen tekst) i čl. 4., 5. tačka c), 8 stav (1) i 12. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12 - Ispravke, 37/13, 16/14 i 6/17), Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo donosi

### PRAVILNIK

#### O KRITERIJIMA ZA PODRŠKU FINANSIRANJU JAVNOG INTERESA U SPORTU KANTONA SARAJEVO

#### I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet pravilnika)

- (1) Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i kriteriji za podršku finansiranju javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: kriteriji) čiji je cilj da omoguće značajnije povezivanje institucija sporta vladinog i nevladinog sektora i doprinesu uspješnijoj saradnji na svim nivoima.
- (2) Kriteriji Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) predviđeni su da podsticajno i selektivno utiču na razvoj sporta i sportskih dostignuća na području Kantona Sarajevo.

Član 2.

(Zadovoljenje javnog interesa)

- (1) Predviđena podrška temelji se na zadovoljenju javnog interesa u sportu propisanog Zakonom o sportu Kantona Sarajevo i drugim podzakonskim aktima.
- (2) U tom smislu Javni interes predstavljaju:
  - a) ostvareni vrhunski sportski rezultati potvrđeni na državnom ili međunarodnom nivou, te objektivizirani kriterijima vrednovanja posrednih efekata sporta koji proizilaze iz brojnosti i kvaliteta, ali i sistematske individualne sportske aktivnosti djece, omladine i odraslih građana u takmičarsko-razvojnom sportu i sportu za sve,
  - b) ostvareni nivo i stepen saradnje između organizacija u sportu i Ministarstva u skladu sa propisanim pravilima koji se odnose na provođenje javnog interesa u sportu kao i nadzora nad zakonitošću rada.
- (3) Svi sportisti (djeca, omladina, odrasli, osobe sa invaliditetom) ravnopravni su u sistemu vrednovanja sportskih dostignuća i ostvarivanju posrednih efekata ovim kriterijima.
- (4) Podrška organizaciji u sportu, odnosno sportisti, obezbjeđuje se za jedno najveće ostvareno sportsko dostignuće, rezultat, u prethodnoj godini.

- (5) Sredstva podrške se planiraju i usmjeravaju u mogućim izračunatim iznosima za stvarno realizovanje svakog planiranog poduhvata uz odgovornost za efekte realizovanog obima i kvaliteta provedenih akcija - djelatnosti.
- (6) Najviše do 25% budžetom planiranih sredstava odobravati će se na prijedlog posebne komisije koju će oformiti ministar za ove slučajeve. Kriteriji za dodjelu ovih sredstava su: neplanirane sportske manifestacije, takmičenja timova i sportista koja se nisu mogla predvidjeti u vrijeme objavljivanja javnog poziva, značajni sportski projekti za koje se u slučaju neobezbjedivanja finansijskih sredstava za njihovo održavanje može opravdano očekivati šteta po javni interes u sportu, manifestacije od značaja za Kanton Sarajevo koje nisu mogle biti planirane na početku godine i u drugim opravdanim slučajevima.

- (7) Uplata sredstava podrške vrši se u tekućoj godini kroz kontinuirano finansiranje programa i projekata organizacije u sportu.

Član 3.

(Individualni i ekipni sportovi)

- (1) Ovi kriteriji važe za sve sportove.
- (2) Individualni sportovi su:  
Aikido, Atletika, Auto-moto, Badminton, Biciklizam, Bob, Bočanje, Bodibilding i fitness, Boks, Dizanje tegova, Džudo, Ću Đica, Gimnastika, Golf, Hrvanje, Kajak Kanu i Rafting, Karate, Karling, Kik Boks, Klizanje, Konjički sport, Kuglanje, Mačevanje, Misaone igre, Planinarstvo, Plivanje, Podvodne aktivnosti, Skijanje, Sportski ples, Sportska rekreacija, Sportski ribolov, Stoni tenis, Streličarstvo, Streljaštvo, Šah, Tekvando, Tenis, Triatlon i Moderni pentatlon.
- (3) Individualni paraolimpijski sportovi su:  
Atletika, Biciklizam, Bočanje, Dizanje tegova, Džudo, Streličarstvo, Streljaštvo, Konjički sport, Veslanje, Plivanje, Stoni tenis, Mačevanje u kolicima, Alpsko skijanje, Nordijsko skijanje, Karling u kolicima, Tenis u kolicima.
- (4) Individualni sportovi specijalne olimpijade su:  
Alpsko skijanje, Atletika, Badminton, Bočanje, Kuglanje, Nordijsko trčanje, Biciklizam, Konjički sport, Umjetničko klizanje, Golf, Gimnastika, Džudo, Dizanje tegova, Koturanje, Snowboard, Brzo klizanje, Stoni tenis, Tenis, Kajak, Plivanje.
- (5) Individualni sportovi za gluhe i nagluhe osobe su:  
Atletika, Badminton, Kuglanje, Biciklizam, Džudo, Karate, Takmičenje u orijentaciji, Streljaštvo, Plivanje, Stoni tenis, Tekvando, Tenis, Hrvanje, Alpsko skijanje, Nordijsko skijanje, Karling, Snowboard.
- (6) Individualni sportovi za slijepe i slabovidne osobe su:  
Alpsko skijanje, Atletika, Džudo, Kuglanje, Nordijsko skijanje, Dizanje tegova, Showdown, Plivanje, Tandem biciklizam, Šah, Konjički sport, Golf, Veslanje.
- (7) Ekipni sportovi su:  
Fudbal, Hokej, Košarka, Odbojka, Ragbi, Rukomet, Vaterpolo.
- (8) Ekipni paraolimpijski sportovi su:  
Fudbal sa 5 i 7 igrača, Golbal, Sjedeća odbojka, Košarka u kolicima, Hokej na sankama, Ragbi u kolicima.
- (9) Ekipni sportovi specijalne olimpijade su:  
Košarka, Hokej, Fudbal, Softbal, Rukomet, Odbojka, Kriket, Netbal.
- (10) Ekipni sportovi za gluhe i nagluhe osobe su:  
Košarka, Odbojka na pijesku, Fudbal, Rukomet, Odbojka, Vaterpolo, Hokej na ledu.